

Na osnovu člana 32 stav 1 tačka 26 Zakona o lokalnoj samoupravi ("Sl.list RCG", br.42/03, 28/04, 75/05, i 13/06 i „Sl.list CG“, br.88/09, 03/10, 73/10 i 38/12), a u vezi sa članom 53 Zakona o radu ("Sl.list CG“, br.49/08, 26/09, 88/09, 26/10 i 59/11) članom 35 Statuta opštine Danilovgrad ("Sl.list RCG-opštinski propisi“, br.30/04 i „Sl.list CG“, br.19/08 i 12/11), Skupština opštine Danilovgrad, na sjednici održanoj 10. 07. 2013. godine, donosi

## **ODLUKU o radnom vremenu**

### **I OPŠTE ODREDBE**

#### **Član 1**

Ovom Odlukom određuje se radno vrijeme poslovnih objekata privrednih društava, pravnih lica i preduzetnika u kojima se pružaju usluge građanima u oblasti komunalne djelatnosti, trgovine, ugostiteljstva i turizma, zanatstva, kulture i sporta, igara na sreću i zabavnih igara na teritoriji Opštine Danilovgrad (u daljem tekstu: privredni subjekti).

#### **Član 2**

Privredni subjekat dužan je da Odluku o rasporedu radnog vremena, u smislu Zakona kojim se uređuje oblast rada, dostavi posebnoj službi lokalne uprave nadležnoj za poslove komunalnog nadzora (u daljem tekstu: Komunalna policija) radi ovjere štambiljem.

Odluku iz stava 1 ovog člana privredni subjekat dužan je da drži u objektu u kome obavlja djelatnost.

#### **Član 3**

Kada je ovom Odlukom radno vrijeme za određenu djelatnost ili na određenim poslovima propisano u različitom trajanju u ljetnjem i zimskom periodu, privredni subjekat koji obavlja djelatnost tokom cijele godine dužan je da utvrdi i istakne početak i završetak radnog vremena posebno za ljetnji a posebno za zimski period.

Privredni subjekat koji obavlja djelatnost sezonski, u smislu posebnog zakona kojim se uređuje turizam, dužan je da utvrdi i istakne radno vrijeme za tu sezonu.

#### **Član 4**

Raspored radnog vremena mora biti vidno istaknut na ulazu u poslovnu prostoriju.

## **Član 5**

Radno vrijeme utvrđuje se za ljetnji i zimski period:

- ljetnji period traje od 01. aprila do 31. oktobra,
- zimski period traje od 01. novembra do 31. marta.

## **II POSEBNE ODREDBE**

### **TRGOVINA**

#### **Član 6**

Privredni subjekt koji vrši promet robe na malo radi od 06,00 do 22,00 časa u ljetnjem periodu, od 06,00 do 21,00 čas u zimskom periodu, a objekti tipa dragstor od 00,00 do 24,00 časa.

Privredni subjekt koji se bavi prometom prehrambenih proizvoda na malo može u praznične dane odrediti jedan ili više dežurnih objekata.

U slučaju iz stava 2 ovog člana, privredni subjekt dužan je da na ulazu u druge objekte koji nijesu dežurni istakne obavještenje sa nazivom i adresom dežurnih objekata.

#### **Član 7**

Privredni subjekt koji pruža trgovinske usluge (agencijske, posredničke i sl.), izuzev usluga pijace, rade od 07,00 do 22,00 časova.

#### **Član 8**

Trgovinski centar radi od 06,00 do 22,00 časa u ljetnjem i u zimskom periodu.  
Trgovinski centar predstavlja skup trgovinskih, ugostiteljsko-turističkih, i drugih kulturno - zabavnih i ostalih pratećih sadržaja koji čine prostornu, konstruktivnu i funkcionalnu cjelinu.

#### **Član 9**

Benzinska stanica radi svakog dana od 00,00 do 24,00 časa.

## **Član 10**

Objekti u kojima se organizuju sajmovi, prodajne izložbe ili drugi povremeni načini obavljanja trgovine rade od 07,00 do 22,00 časa.

## **Član 11**

Zelena pijaca – tržnica radi svakog radnog dana od 06,00 do 15,00 časova a nedjeljom od 06,00 do 12,00 časova.

Stočna pijaca radi subotom od 04,00 do 15,00 časova .

## **Član 12**

Privredna društva i preduzetnici koji se bave prodajom pogrebne opreme i pružanja pogrebnih usluga organizuju radno vrijeme u terminu od 00,00 do 24,00 časa.

## **III UGOSTITELJSTVO I TURIZAM**

### **Član 13**

Ugostiteljski objekat iz primarne i komplementarne grupe ugostiteljskih objekata za pružanje usluge smještaja i usluge pripremanja i usluživanja hrane i pića, utvrđen posebnim zakonom koji reguliše oblast turizma, radi svakog dana od 00,00 do 24,00 časa.

Ugostiteljski objekat za pružanje usluge pripremanja i usluživanja hrane i pića (klasični, specijalizovani i nacionalni restoran, konoba, caffe bar, kafana, kafić, kafeterija, bistro, pivnica, krčma, catering objekat, objekat brze hrane i objekat jednostavnih usluga – poslastičarnica, pećanjara, kantina i sl.), radi od 06,00 do 24,00 časa.

Ukoliko u okviru objekta iz stava 1 ovog člana funkcioniše ugostiteljski objekat iz grupe objekata za pružanje usluga pripremanja i usluživanja hrane i pića, isti je dužan svoje radno vrijeme uskladiti sa radnim vremenom definisanim u stavu 2 ovog člana za tu vrstu objekta.

### **Član 14**

Ugostiteljski objekti tipa disko klub-bar, noćni klub bar, koji ispunjavaju uslove za rad noću, tj. imaju adekvatnu izolaciju od buke u skladu sa važećim propisima čija čujnost ne prodire na otvoreni prostor, i imaju pribavljene dokaz nadležnih organa, mogu raditi od 09,00 do 03,00 časa.

### **Član 15**

Ugostiteljski objekti koji se nalaze u poslovnom objektu, prostoriji i na prostoru gdje se pretežno obavlja druga djelatnost (autobuskoj i željezničkoj stanici kao i benzinskoj pumpi) radi u skladu sa radnim vremenom objekta u kojem se nalaze.

### **Član 16**

Turističke agencije rade u ljetnjem periodu od 08,00 do 22,00 časa, a u zimskom periodu od 09,00 do 20,00 časova.

Privredni subjekti koji pružaju usluge iznajmljivanja vozila (poslovnica rent-a-cara i sl.), rade u vremenu od 08,00 do 24,00 časa.

### **Član 17**

Turistička agencija, pored utvrđenog radnog vremena u članu 16 ove odluke svoje radno vrijeme može organizovati i praznicima i neradnim danima.

## **IV ZANATSTVO**

### **Član 18**

Privredna društva i preduzetnici koji pružaju zanatske usluge mogu organizovati radno vrijeme u intervalu od 06,00 do 22,00 časa u ljetnjem periodu, a u zimskom periodu od 07,00 do 21 čas.

## **V KULTURA I SPORT**

### **Član 19**

Biblioteka će raditi svakog radnog dana prema radnom vremenu utvrđenom Odlukom Poslovnog organa u skladu sa opštim aktom, s tim da radno vrijeme bude u intervalu od 08,00 do 16,00 časova.

### **Član 20**

Bioskop može da radi svakog dana od 09,00 do 22,00 časa.

## **Član 21**

Muzej i Kolonija rade svakog radnog dana od 08,00 do 20,00 časa.

Izuzetno u slučajevima najavljenih diplomatskih i grupnih turističkih posjeta, navedeni objekti rade i u neradne i praznične dane.

## **Član 22**

Sportski objekti (košarkaški i drugi slični tereni, fitness centar i sl.), rade od 08,00 do 24,00 časa u ljetnoj i od 06,00 do 23,00 časa u zimskoj sezoni.

## **Član 23**

Sportski objekat iz člana 23, koji se nalazi na udaljenosti manjoj od 100 m od stambenih četvrti, domova za stare i vaspitno-obrazovnih ustanova radi dvokratno od 08,00 do 15,00 časova i od 18,00 do 21,00 čas.

## **VI IGRE NA SREĆU I ZABAVNE IGRE**

### **Član 24**

Kazino i objekat u kojem se priredjuju igre na sreću na automatima radi od 00,00 do 24,00 časa.

Objekat u kojem se priredjuje tombola zatvorenog tipa radi od 07,00 do 24,00 časa.

Objekat u kojem se priredjuju kladioničke igre radi od 08,00 do 23,00 časa.

### **Član 25**

Objekat u kojem se priredjuju zabavne igre (računar, simulator, video-automat, fliper, bilijar i sl.) radi od 08,00 do 22,00 časa u ljetnoj i od 09,00 do 20,00 časova u zimskoj sezoni.

Ukoliko se zabavne igre organizuju u ugostiteljskim objektima, primjenjuju se odredbe ove odluke koje regulišu radno vrijeme tog objekta.

## **VII RADNO VRIJEME DUŽE OD PROPISANOG**

### **Član 26**

Po zahtjevu privrednog subjekta za objekte u kojima se pružaju ugostiteljske usluge privremeno se može odobriti radno vrijeme duže od propisanog (u daljem tekstu: produženo radno vrijeme), u trajanju do jedan sat, na period do 3 mjeseca.

### **Član 27**

Prilikom izdavanja rješenja o produženom radnom vremenu nadležni opštinski organ je dužan pribaviti mišljenje od strane Ministarstva unutrašnjih poslova – Odjeljenje bezbjednosti Danilovgrad, kao i mišljenje službe nadležne za vršenje komunalnog nadzora, a za objekte koji se nalaze u dijelu kolektivnih stambeno - poslovnih zgrada, neophodno je pribaviti saglasnost Predsjednika Skupštine stanara.

### **Član 28**

Privredni subjekti koji ispunjavaju, shodno odredbama ove Odluke, uslove za produženje radnog vremena a koji počinju sa obavljanjem djelatnosti mogu pokrenuti postupak za produženje radnog vremena protekom roka od 30 dana od dana početka obavljanja djelatnosti.

U slučaju iz stava 1 ovog člana, produženo radno vrijeme odobrava se na period od 2 mjeseca.

### **Član 29**

Produženo radno vrijeme može se odobriti najduže do 3 časa narednog dana ugostiteljskom objektu u kojima se organizuju proslave državnih, vjerskih i drugih praznika ili proslava mature i sl. a u skladu sa Zakonom.

U slučaju iz stava 1 ovog člana, zahtjev se podnosi najmanje 3 dana prije dana za koji se traži produženje radnog vremena.

### **Član 30**

Uz zahtjev za odobrenje produženog radnog vremena, organu lokalne uprave nadležnom za poslove preduzetništva (u daljem tekstu: nadležni organ) podnosi se:

- kopija prijave o obavljanju djelatnosti, u skladu sa posebnim propisima,
- rješenje o ispunjavanju uslova za obavljanje djelatnosti,
- odluka nadležnog organa privrednog subjekta o rasporedu radnog vremena.

Izuzetno od odredbe stava 1 ovog člana, uz zahtjev za produženje radnog vremena za ugostiteljsku, odnosno trgovinsku i zanatsku djelatnost, privredni subjekat podnosi odluku iz stava 1 alineja 3 ovog člana, a nadležni organ po službenoj dužnosti utvrđuje da li je podnijeta prijava trgovine ili zanatlije, odnosno izdato odobrenje o obavljanju ugostiteljske djelatnosti.

### **Član 31**

Nadležni organ donosi rješenje o produženom radnom vremenu uz prethodnu saglasnost Komunalne policije i organa državne uprave nadležnog za održavanje javnog reda i mira (u daljem tekstu: policija).

Organi iz stava 1 ovog člana daju prethodnu saglasnost za produženje radnog vremena u roku od 15 dana od kada je zatražena, pod uslovom da protiv privrednog subjekta koji je podnio zahtjev za produženje u periodu od šest mjeseci prije podnošenja zahtjeva nijesu preduzimane upravne mjere i radnje, odnosno mjere radi održavanja javnog reda i mira.

Izuzetno, po zahtjevu privrednog subjekta iz člana 29 ove Odluke nadležni organ rješava bez prethodne saglasnosti Komunalne policije i policije.

## **VIII NADZOR**

### **Član 32**

Inspekcijski nadzor nad sprovođenjem ove Odluke vrši Komunalna policija, izuzev za prekršaje za koje je posebnim zakonom propisana nadležnost inspektora u odgovarajućoj oblasti.

## **IX PRELAZNE I ZAVRŠENE ODREDBE**

### **Član 33**

Privredni subjekat koji vrši djelatnost iz člana 1 ove Odluke dužan je da uskladi radno vrijeme sa odredbama predmetne Odluke u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu iste.

Odluka o rasporedu radnog vremena iz člana 2 ove Odluke dostavlja se Komunalnoj policiji u roku od 8 dana od dana usklađivanja.

### **Član 34**

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje da važi Odluka o radnom vremenu objavljena u "Sl.listu CG-opštinski propisi" br.08/07.

### **Član 35**

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom listu Crne Gore – opštinski propisi.

**Broj: 03-030- 323/1**  
**Danilovgrad, 10.07. 2013. godine**

**SKUPŠTINA OPŠTINE DANILOVGRAD**

**PREDSJEDNIK SKUPŠTINE**  
**Dr Miodrag Đurović, s.r.**



